

# САНА СЛОХ

ХАНГАТ  
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ  
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 16 (73401) • Олдырыу 9 күн. Оштуюрныңук • Сынапта 1 солж. 50 жары

# БААНЫ НАЙ ТҮӨРЭБИН ТҮНЭРДЭ

## ТЫА СИРИН БҮГҮНГҮҮТЭ

— «Кэсийл» дінен заттаңын суолалданын балырлынын шуусе устар ынтымдағанда регистрациянын мүниси. Баңынаның таңын бергеннегінде көзбен анын атасынан — «Кэсийл» дінен заттаңын суолалданын балырлынын шуусе устар ынтымдағанда регистрациянын мүниси. Баңынаның таңын бергеннегінде көзбен анын атасынан

Ити сыл курдук үзәләз-  
бет ишни тыла-ең. Нәнси-  
рәнзы буолдашып, ойдоз  
барбытып, кирдымта, се-  
буләзбет балахтаах. Үз-  
ни хәжиниши кыява-хого-  
тутар сүнгөвүн урдугар  
сылдар эздарчи ишни збит.

Хабайыстыбыттыгар сэт-  
тиэлэр ийнэ, азата бал-  
та, күтүүтэ, иккى уола  
үүниш бэйтэ. Арахсында-  
рытар иккى ийинхээ пай-  
арчмыллыбыт—сүйнуга, сир-  
га. 9-туу ымах сүйнүү. 2-  
лии сыйгы тиксисибт. Онон  
аңгардас пайдарыгер тобо-  
лоорунэн 26 сүйнүү  
«үүрдэрэн» ылбыттар  
Чааныкайдарын, халбоон  
билинг 38 ынах, 11 сыйгы  
сүйнүүлэммиттар. Дью-  
нүүг Амма оройонуттан  
5 племенной тынбааны  
«борууда түпкарагта»  
дизэ оссо былышрын тэ-  
ржинихтарин утас атым-  
ласпыштар.

бадаларын учуоттаан биш-  
дикит. Ву Синцев да киз-  
ниң ылай көрдеххе, үрэх  
төңүгөр сирдәнис, эбнатин  
ишки айланы анатта. Уза-  
хан өйебул. - дынр наци-  
лият дынахтатын баяныны  
сөлбүйашчы Д. Д.  
Портнягин.

калабин. Үлээхт ини ба-  
лэн туттунаада.  
Роман Николаевичтаах  
ити сүнгүлээрин сэргэ-еэс  
се 14 сибинийнзэхтэр.  
Базаларын тутууну, иянэ-  
тийнэ саадлаабыттар.  
Дыналэрийн тайштар хотон-  
ноохтор, гарангаахтэр.  
Саймын тутталлар. Он-  
тулара бөнүелзэнт ўс эрэ  
бизэрэстээзх сиртэ эбйт.  
«Титник, куро-ханаа бүт-  
те, аны дэвбус олорор  
дьнэтэ хвалла».— дэвр ха-  
наайни.

Орбайоннаазы ассоциациянынгүе балырымын 550 тың. солк. ссуда ылан тұнаммыттар. Қалып бордуусубын туттаран энгиз үйнен ити ссудаларым чөр бөбүн тунасан алтынныңга 850 тың. солк. трактор атыныласпыштар.

изъявлена, предпринятое са-  
лалталаара баатынайдары  
адыас туора көрбетехтер,  
тәттерүтүн, нүүсөмө бу-  
лалларе улакэн. Сир-үт  
үтүүтүн ыланиндар дафанды  
күннөэх курдун санаман  
эрдэхтээрэ. Быдышыны  
Болтонгобо ыланынысыт  
В. Ф. Платонов баатына-  
лынан бараары гыммыты-  
гар сир ыразын, меню-  
түн ыйбылтара онтоң ча-

бат. Аты-арызи, манайдашын төрүтэ булуу суюндар бигиткүй эзэнэр Сүрүүнээн эрэ олпор жаңындашында да кийин сир етүү динээн тыллаад. Бейз сирин бейз онгостор чүйлэхтэй - туналарыгар бүк эзэнэр. Маны тэнэ баанынайынан барбыттар ордум суютучуут, докумоони наыйы дымалатыгар анырыбаталдарни санатар. Манылаха анат уюрох шаада этэ диир. Суютучуут дымалатын байтаа онгоро узуренээр бухгалтердары салгыппытын этэр. Кизизбэс бишир эмэ олонуу-уурууну итиинин идээзүү уэрээ тымтар сакалаада. Онууха «бабалар» билээ динизээх. Былжийн этийн шоод уолугар улз кийинискатын байтаа толорок улзээж идээзүү сыйдар.

Итимик саха жиынтык  
сүзгілерін инновациялар. Бул  
рамны санааларың баға-  
хото зият, сұнугең саза-  
тура сатылар байындасты  
кытта кепсөттим, киин  
алюбун-дъаңбыш болистим.  
Бағытта бедиңдерім, саба-  
лаңым бар-атмын төл-  
көтө-түрөзб өйлес.

С. СМИРНИКОВА.

**ИДЭ БИЭРЭР, ҮЛЭБЭ ТАРДАР АНАЛЛААХ**

● АЧЧЫГЫЙ УОННА ОРТО БИЗНЕС ●

Народнай депутаттар оройыннасы Сибизттерэ дыз хайынайкапыгар, одолорго, ускул-тэсцил сыйдьар ыччатарага ида биэрер уонна күннелэри үзэдэ тардар смалтан инициативтер обществоларым ийнин «Милосердие» дьюс предариятнын тарифтар туңунан былаарынын шалымында ишн сыйлыгар чугаңааста.

Ити туттарбыт эзгериттан д  
уюнна ууттариттан тыа а  
ханааиймстыбатын боро р  
дуунталарыгар бориллэр б  
көзөффициене. Российсной д  
Федерация дотацийныи  
аахсан туран, 2916404  
сокт. дохууту киллэрим  
миттэр. Игинтан тарылта  
702 тыи. соди ылан тү  
нинча, харчы суронун  
сорвотун биэрэ илкитэр.

Итеп таңынан Сылан-  
та Юрий Иннокентьевич  
Протодьяконов салайлач-  
ылаах столлярнай сых  
үзеллир. Киндерләр ааспүт  
сыл сэтишни уонна ахсын-  
ны ыйдарлыгар борғаш  
изабен онгорен 110-ча тый.  
сөлж. килләрбүттәр. Оттон  
изицилизинъзы олох-данаах  
онголоруен хәвчийар  
сых үзелиттэр борғаш  
тигән, атах ташабын үз-  
ларын ааспүт сыл ахсын-  
нытыгыр 100-тән тахса  
тый. сөлж. килләрбүттәр.  
Бишр ДТ-75 маркалаах  
трактор изицилизинъза  
вигенү онгорута үзеллир.  
Итеп таңынай бишр ЗИЛ-  
130, бишр ГАЗ-53 марка-  
лаах автомашинадаахтар  
бынан бишр ГАЗ-53

жамынтың автосалоннан  
тұтылғасыннан. Оңтүкада-  
лың саптағас чаастардың  
дунан ермөнгөнән суур-  
ер баялаадтар. Кыра тә-  
ңалтасынан дағынан 12  
жылтылаах, үору Қирил-  
дағырильевің Макаров на-  
зар-истэр. Оның аудиога-  
байланып Андрей Хараль-  
лович Нарпов 6 шынада-  
руғынан иккі төрүргө си-  
нишкеңдиң интер. Тыны-  
циппен имитасын сурұн-  
дан. Сылағыса күниненде-  
жылтылаадар.

Көмө ханааныстыбаны  
димитрий Васильевич Сиве-  
с старшидаах звено  
ордер. Оноо цыаныныкыт-  
таринан Мария Петровна  
Биццева, Елена Яновлевна  
Бакарова улалчиллэр, от-  
тоон ис тас, быстах улалэр  
— Михаил Михайлович  
Бикаров сыйдьар Кинин-  
эр улалзрын ичин ыйта  
бизансанан 70 тың. солж.  
ийлан улластадлэр абит.  
ийыл 450 тың. солж. биш  
ракторы, 740 тың. солж.  
ийир ГАЗ-53 автомашинамы,  
1,1 мың солж. түурах  
турдауруу, комбинормуу, сиз-  
жактардын 9 кескин.

## • Күннээшн тема ба

## Сыана салгыны үрдүүр

— Бу күннэргэ кийлизд  
да сыйнаты урдээбизин  
үгүстөр союва шантаж  
тара Аны турал Чурай-  
чыгы бишр бухсанын ки-  
зин 30 солжубай, атын  
сорох наийнштигэ 60  
солжубай буюлла. Тогоо  
итижиний дээр шынтайч-  
чылгар эмийн эзбехтар Сор-  
хонтор бийнтийн урьдчил-  
сан олборлут нурдун са-  
нышлалар. Сэхэл Республикин  
Правительствын 1992 сий албанын  
30 күнүүснэгээ 462 №-дээх  
уураадын шыныг бу-  
родуулталарын 17, про-  
миллийн табаадор 18  
порогут туттар икультур-  
ий-хийчийн тэбэнай таба-  
адордадарын 20 нерүүнзүү-  
сер — барыта 53 нерүүнгээ  
поставщик бишрэйт сый-  
натыгыр эргин падбав-  
ката ууруулсан атыланы-  
хахтаяа бичигдэлтийн  
гурар. Оистен атын табаадар  
39 эзрас болёво рынок  
сыйнатынши — ионгут сый-  
натын атылананар. Атыланы-  
хахтаяар сорох шал-  
мын орохуунгарга ас-үол  
табаадар сыйнаты бийншам-  
таян чимчинийн белигийн  
перөллөр. Уеён ихтэй-  
лийт зорилтад падбавка-  
нар гечэл — 100, үүнээйн  
арындоо 150, сахаар  
180, урдун сурталцах бай-  
хойж чай бишр килогра-  
ми — 800 бастани сур-  
талцаа — 720 солжубай.  
Республика правитель-  
ствын 1993 сий тох-  
сунны 29 күнүүснэгээ 21  
№-дээх уураадын тут-  
туу сурталцах бурдуулсан  
шетамыт бишр килограм-  
наа бухсанын кийзин  
— 60, бастаны сурталцах  
тви шетамыт — 10, «по-  
дэлжеский» бурдуулсан ос-  
тамыт — 36, шах уттув  
бишр килограмма 3.2 ба-  
рымьашаада — 40, 2.5 ба-  
рымьашаанаада — 36 солжуб-  
ай буюли олонийн. З  
кунчутги атыланан  
эрээ. Быныл правитель-  
ство дотация көрөн, ки-  
дээл, уут сыйнаты итгичэ.  
Манин эбни байзаран  
тээр буюулхха, дотация  
анынхан бородуулталы-  
рьттан инициатива, үүкис  
эрээ бэрилийн Арын  
сүргэй, сурат онгон да-  
тлын уут бородуулталары  
ионгут сыйнаты атыланы-  
хахтаяар. дээр рабпотреб-  
союз сыйцаа экономика  
Маргарита Михайлова  
Элбэгтоон.

Чынбырас хамшетах, ныра пеккеллаах дым, билээ турар, бастаан ойт тоо сүүттүү охсубут. Холобур, ишлэх бүхлаигаа кийнээсэн хонук тууруур дын изргэн аягардас бинирыйга 3600 сөнгүүбайгээ ороскууттуухтара турар. Оттон уинъясас тэнэр арьыны онтоң да атын «чучур-хачыр» майдаа, айыллыг харчыга табаардахха төнө буюу эбизтэй? Интэсаатыа сүүл хаалдлыт, алгыразыбыт экономикабыт дэен тулуурчилж, түнхүүжүүлж.

Он зэрэрийн эссе да түлүүнчлэгт, үчүгэй олоххой эрээбийт сүүнээт дэхэбийт. Эрдэбат сүүнээгээр ханын

бизнэй атынласныттар. Сынлансан 90 гектар сирх арендаласныттарынтан 60 гектара хорутулсан буюруулсан наров сынтар. Оюн албах сынлаха от сизмэта ысынламхтаацаа ныйдэгүй. Оо ийн эсэлтэй рап кважтаах ионтильнай агрегаттаахыт. Горийн Мунгацынтан оттуурга 200 гектар сирх түүлээн турабыт.— дээрэн кэпсийр дьюбүс предпринятын директор Афанасий Афанасьевич Никитин.

тарстал. Ол кийиң асасын  
сайын иткін оройыннараға  
оттуурға күзгілдіктарда.  
Намыз 10 тоннан отто-  
буттардың ақалымныңтар.  
Горнайға 97 тоннаны со-  
ботуспекала абыттарынан 52  
тоннаның тианды онык, ону  
таңынан қебәзжантән 400  
тың солж 20 тонна дорох-  
хой анылтыгы атынласпелт-  
тер, ол замыз нализатта.

Биңгизиң избөлдүнтәр тәрілтөзіран қурдун санааттар. Ссуда ылдахнызыңа барыныңа ачкатылыбат, тиімдер-таңар үләбіт балачта дағыны, биңр да тәрілтә транспортынан кемелейүен бағырбат, соңарка бергэнді 5400 (5000) тиңгиллер. Таба тыңын 300 (250), сылғы тыңын 350 (300), тайра тыңын 450 (400), ыт тиринти 4200 (3800) соңк имитадар жөнеке пішіндер үләннитеттер хамнастарынан б

рохтор киңи төбөгө тул-  
лар төлөбүруү көрдүүллэр.  
Аасыпт сыйын оншутун  
точкагын 4-түү тый. соди  
сөбөтүүнекалапыныт. Узын-  
тын башнурууңуәр, элек-  
трический хоту тувааныга  
ханинек даацана чөлөттүн  
кортулдуубет. толору смы-  
натынин ирдэн ылжалар  
Байыптытай спарадан  
зяни сир бурдугун ынаар  
былааныңаалыпти. Байыбит  
электрический инженер  
даажит. З централ боро-

С. АЛЕКСЕЕВ.



**Ханжон - якобы - один из основателей**

Солтүстөрдөн кийин 1935-жылдан «Академия»  
10 салын, 1938-жылдан да «Город Астана», «Амга тоң-  
натай» дәрән түсв. Негизгі мәдениетшілік артистыларда «Те-  
атр жаңыларда», «Город Астана» дәрән сурулуулукта, 1-  
архико «Матыраштылардын — радио», «Амга тоңнатай»  
жолда 1939-жылдан отуу түркмөн документтеринин мак-  
истерүү нач. хөжүүлүктүбөлөгө Кахыллаев зерт.  
Мангистау төрийлөрдөр, Сөвөрдөр хана туу берилгендердөлжүүлүк  
дөөбүс артында 1940-жыл сыйынтарында 91-чүннөн зам-  
мыйт. Итеп көмүнгө Хахыллаев «өзөлүү» суюгулуп таңбылы  
иңгиз алборор өзүмдөрүн калларданда сиро: берилген  
202 книжи баярь дәнен суюрукта бүлөйткен. Анын  
арыг ең нығылыштар оло суюкубүт «Жаңылар» көвөрүү  
надзарине көрсүбзеттөрэ. Хахылаев изнининдең 1943-  
жыл тохуулук 1-күнтөзбөлүк түрүгүнүн ишүүчү-  
тадын 217 книжиңе тикшүрүп, оттобу хөвөйлүстөндө 108-  
штук суюнчалык, 118 сыйынчалык сайдыбыт. Ол  
менгүе сыйынтар национальдаса ахтасына 140, 1945-жыл-  
тунарнан 128 буюлбүт. Итеп азыркыннын эрдімдөрт  
сөрүнгө бапбылтырылса да, олардың көбөйлөшүү

Сарыкызыл айрымда таңсыбыла чынадай. Манғызылда «Хайдын» түбөй толкоз бийкитишинин буруу тайттарыр-күйү-өнүрлөн барбыч буюулушташ динен курдаттыш сарыяшхана эрд сеп. 1944-жылдан шаарды бу тохлок олончун-дайырдын көрөнгөндөр күнжабын професиялар туттарылышбатай, «Аймаңын нийдатас» уочына «САССР 10 ёлын» жолхостары холбоондор 1951-жылданнан Молотов айылчын жолхос узлуулбута, онтот 1958-жылдан Субакууский айылчын колхоз башар буюулбута. Ити күрдүм бедемсүтүү түрлүүнен сабак хандык Хахмышхана олончукбүт дэвдүүс хийвийтшеби. Улахаттор истарындр ыкмек Ишенин сутан хаадбута.

## Эрэй чөлөө зорилдлаа

Былдырышкү Түрдә, Төлейі, социальзация сайдының дарын сиңилгани робус сыйрдатып тұрабыт. Ити участас-  
заттар оройын жасынан көстө серкестің сыйалады  
Олтот Жакыпов оройын кишине 10,5 мес. тәсімч-  
чи сыйартылған «жырауы участасы» деген даралығы  
сугар толору быравтада. Ол есінім барен, атын  
участасындар алохтосадыра «Халықаралык тутуу беде-  
ниңда, балыншынан даңдар ордуусыргуу  
сансызларын атап берсе. Сажелар кийік саңаата, ты-  
на оби «жөннөрүү» сыйалуруу жаңалары зи...»

Халықалық зорбашарлар түнүнниң балычылар  
олохтоохтора проийүй халықаттый. Ишүүс «Ойлоран  
түраллар». Мигастактар салыдан олохтоохтор түлэ-  
рын-остөрүн иштей бердй, фуюнда - мөннүс иштүттөн  
тушениннаах салыптарчылар сөзсүлүнүн-  
ри-харсишынанаран» көрдүм. Иш зорбия балычылар  
түшүктөрөн отгорбонко зор. Бүгүн үснендейт балычылар  
иши-маданияти туузы барышилай көрдөрө сатылса да  
иши.

Бүгүнчөгү түрлүсүнан Хөхмөкөн бекчелдөр 130 жаңы буруоц киңи алғазор. Ол айнегзәр алтутун жаңылая 56. Аасынды салыга 2 ово төрөмбөйт, ол спиксүар 2 кире спасставх алжодор суоруна сүллюзимыттар; биндердә — салыгын төбистердән, ишкінде — уонкыа бышкынан да шал бублатах. Оюон жаңылапаның чүчүүчүү-го халыктың сибениңтэ баш.

Хаккында бу ининең отделение онындағы  
олордук буюлдырына, индегиң «Мырзас» кри-  
пентивал предпринятие саноғызын, ал адаттар биря-  
ғыдан аза журудын коруллар будауб. Предприятие  
түркінен 170-ча түленген келесі баарыттан Хамбышов  
25 аза хамбыс автозерненит баар: Жемелдер 26, мада  
сүедүнү (ол тиңгир жайының аниғи 20, көркөнде  
26) көреллер-исталлер. Аттын сарра, 3. Бекіншілік  
халықтыстырылыштар, 10, жарын сибір. Улардың  
сылдышар Ферма бирасынан көрнекін О. В. Сапарин  
жынысынан анын азындылықтарынан

Халықтарда киңиңтәрүүлөрдүн арасынан да барлық тарбиялык салыштырулардың түрүнен тура калады. Булардың иштеп табылғанынан кийин олардың тарбиялык салыштырулардың түрүнен тура калады. Булардың иштеп табылғанынан кийин олардың тарбиялык салыштырулардың түрүнен тура калады.

Акылт табын от ыншаттар балылылы салуунваличы аудионуралар көрүктөбүт. Соловьев шашылганын балыктыр «Д. Т. Байтеригит» дуюннааса учуутал кишини көйтөп чөлөйтүүгүнүнчөмдөн буулбут да, учууталлар халыкчылардын үрэзек даяни жаландыбит. Оттон Жакыншаттар оровуюн Себастиан депутаттау М. Д. Енисемов. Жаңынан да түспө сүчтөрдөн салынбайтын ылайыктилдирийн ишмөк акигаастыбыз. Билдигин даянилай үзүнчелестыбатын тарнан сымчыар Күн бүрүнчүлөр днэрк Жакыншаттардын балыктыр-кеңүүлүүр көңкөнчөттөн күрүн күнүн карен түрән жын да ининкен буютумкаттүү.. «Үрдүүгүн төмөнноохуптук бууллар кызы ортото маисынын токтоо түрүн этнебит». — дин олохтордоттук мөнкөйткөйдө.

Күнгүл-оттук сезая савадамының сар бириседиңиң «Сәйкес» 2 «Уланытын-байрыкт. Дыккынан өткөнчөлөр жаңылар. Балыншылдың көзүнин, балының аялтарын үзүнчөй көрөмдөртердін ылға 40—50 тың. хамнастының зара буозалжактында дәнелүүсүнүү түрүөрөллиштүү. Ошондук макшанын көңгөрдүрүштүү 8 тың. аэр.

Читане на първия етап от издаването на "Съдебният архив" във Варна.

улада сыйлдыбыт дың балысылдар-көбүлүтүлар. Ол курдук Хашыых баспасы управляемщиң сельсовет депутаты М. С. Седанжев «Кулаада» бааңынай ханаавыстыбытын жарнайтып тарымиңет. Онтот А. А. Жомподорев (турукката биригедэлдер, сельсовет депутаты) «Нытты», Жашыых бүткеми управляемщиң С. Д. Петров «Эрмис» бааңынай ханаавыстыбаларын таржын үзгөндөн сыйлдыштор. Мырышта бинир оқкүй; А. Е. Мажаров, М. Д. Николосов, А. Н. Христофоров самаңар үзгөн сыйлдыбыт дың. Предпринимчес сүрүн зоотехник А. Д. Петров энэс бааңынай буюлары ох курдук овосто сыйлдар.

Көннілэртаң үреті өсімдіктерге барылғатарының ба-  
залағаттар базаллар даравы сүттүштегі, күнделіктен дым-  
шылтыстар саллаптар. Ол да жиһе жиһе салығанда  
урукку саладағаччалары күк тұттар буоладжелер.  
Ахма күтілгітар одорон «базальстай» буоламының ба-  
йылам суговас дән сакындар суергі буюқо. Чүргінчы  
оребуона республикада өсімдік ханаудыстыбытын  
бастакынан хомиқтоохук таранды. Оттон од өсім-  
діктер ханаудыстыбетта жаяна чечікке зерттеудің жаңы  
чечіктерді? Соғыс мүнгілліліктерде көркөттөн жаңы

## Кыргызстандын дылдары

# СИР УОННА ХАЛЛААН ИККИ АРДЫГАР

вахтар буттүүн баянынай ханаа. Выстапаларының барзары гызынчылтара жартысталмашыт. Оштос баянын кызын колективнай предориятие саладааччылтуу Л. Н. Тихонов хахы. Вахтарға излек: «Баалынчага баар-гытын кам да туплаг. Толкундымын», — диец суб-лизен бербыйт.

Аасыл ың-25 жүнгүр Мыйралдаң предпринимче үзләннелерин уолсас мунисиахтараң болупта. Одан бабижаңкөв «халықтыбыз ханымың көрүнүү тала-быт?» дин болтуруос турбуга. Беңіңкөв хәнәннәм-тыбыттынан берарға дыны уонча эрд қайна түмнүт. Хомойоуд илін, хахшылахтардан ита жүнгірлек. З өрдөн көнін салттыбыт. Найнизиң байылыша, автобузының тарбыйтың даяр. Ол үрдүштөн жеткізе хомүлдөз, калбатектер. Ороңкуй, сайдымыттың сүрүт хаймыскана-рык түстүүр программаса «иззілжак» топын уонна-кыра узвастектар олохоруп-дүйнештердің жаңашын-нъялардың мүнисиавынын бынчараллабра. «ену болоттох-диңгелта олохло жиілдерінин күрдүүгү - дүйнештердеги сөз» дин ыйыллар. Оттоң от мунисиахка мүштүфет. «Умсат изепсиздіктүү болулактынын жайдың дынанынбыт?»

## Тұңғылтықтың оның таралып жатқан мәдениеттік мемлекеттік мекемелерінде

Бүгүнгүтү булкүүрдаах сөзү, улардын талардаан  
ордун кыра бөнүелүктөрү жарайыбыга чуолжай. Жа-  
хынын ижисине сайдычтын чигкүлләбыйт түтүүллэр  
кырым учакчыстары сөйлөвчарын - программистик  
шынтар жөнүлдөрчтөй, Чубукчиның жылдычыбыт бул-  
луктардын, азын ол тохтүүр. Ити программа бы-  
лымлабыткан коркагүлбет буюкбүт, убулазына реттүл-  
лубут. Оном жаңынан беден тутуулары! Дебегес-  
сынтар жылдычыбытада баштар. А. А. Жомшоев: «Бал-  
ыннадыр жылдычыбыттын мурас Арай бадамынын, маалошах  
курдун дөвүс тутуухары» ылттарбайтасын - сюп.  
Нээнинжинер башкы буюлуп эврээ, бөнүелүк түнүким  
чотоза-астас, салыкчачылаш буюлутташ. Иштеги-  
ней оттулубатыр измийттүүмүн сөз-даяшын көнкүн-  
нельн жылдычыбытада тарылабатада терүөт бую-  
лаш, — динин салжатын етөр. Ити судууслаа сөрбүүн  
урдууз, ектөйтке Түтүүлестэх: «Начальник  
башкы хийс сонъя, — динин буюлар.

**Барыншылайтая бараллар**

Бүгүн да, кал байы суодхынде динан аңырғатынны баярбатарылдын АВ, жоты олохко бәдәр чактың Чолкуу Хөхмөнды да мысан көрүеккә. Манас 3 баярбындай хөтөмбөлүктөрдө баярлыктар уюнчаннардын урут сыйлабар

**В. НИКИФОРОВ.**  
*(Художник-аниматор).*

